

# NAL'IBALI

## KE NAKOYA HO PHETA PALE!

Ho abelana dipale ho tshwana le tlhaho bathong jwalo ka ho ja le ho robala! Tse ding tsa dipale tseo re di phetang kajeno di fetiseditswe tlase ho tloha molokong ho ya molokong o latelang, ha tse ding e le tse ntjha tseo re iketsetsang tsona.

## IT'S STORYTELLING TIME!

Sharing stories is as natural to human beings as eating and sleeping! Some of the stories we tell today have been passed down from generation to generation, while others are new ones that we create ourselves.




### Matsatsi a ketekwang ka Tlhakubele Days to celebrate in March

1	Letsatsi la Bosiyo ba Kgethollo Zero Discrimination Day
3	Letsatsi la Ditsebe le Tahlelolo ya Kutlo Ear and Hearing Loss Day
3	Letsatsi la Lefatshe la Diphoofolo tse hlaha World Wildlife Day
6	Letsatsi la Lefatshe la ho Bala/ Dibuka World Book Day
8	Letsatsi la Matjhaba la Basadi International Women's Day
16-20	Beke ya Laeborari Library Week
20	Letsatsi le bosiu ba lehwetla tse lekanang ka leboya le borwa ba molahare wa lefatshe Autumn equinox
20	Letsatsi la Matjhaba la Thabo International Day of Happiness
21	Letsatsi la Ditokelo tsa Botho Human Rights Day
21	Letsatsi la Lefatshe la Dithothokiso World Poetry Day
22	Letsatsi la Lefatshe la Metsi World Water Day

### The benefits of storytelling

- ★ Storytelling stimulates children's imagination and their use of language.
- ★ Stories can connect them to the lives of people they've never known, who come from long ago and faraway places.
- ★ Telling stories about your childhood helps your children to connect with you.
- ★ Storytelling can teach children life lessons and help them think about love, jealousy, kindness, power, good and evil.



### Kenyelletsa bana ba hao ha o pheta pale

#### Pele o pheta pale:

- Bina pina kapa etsa raeme e tsamaelanang le pale kapa se seng sa dibapadi tsa yona.
- Botsa bana hore na ba tseba e nngwe ya dipale tse ding tse tshwanang le eo o tlo ba phetela yona. Mohlala, "Na le tseba pale le ha e le efe ka bana ba ileng ba lahleha/ madimo?"

#### Ha o pheta pale:

- Ba botse, "Le nahana hore ke eng e latelang e tla etsahala?"
- Ba kgothalletse ho etsa medumo e thusetsang (mohlala, ho etsa lerata la moyo) kapa metsamao ya mmeli (mohla, ho iketsa eka o sesa o tshela noka) ho etsisa tse ding tsa dikarolo tsa pale.



### Include your children in storytelling

#### Before telling a story:

- Sing a song or say a rhyme linked to the story or one of its characters.
- Ask your children if they know any other stories that are similar to the story you are about to tell. For example, "Do you know any stories about children getting lost/giants?"

#### While telling the story:

- Ask them, "What do you think will happen next?"
- Encourage them to act out parts of the story by making sound effects (for example, making the noise of the wind) or body movements (for example, pretending to swim across a river).

### Tebisa dikamano le dipale

#### Ka mora ho pheta pale:

- Ba thusue ho nahana ka maikutlo a bona le mehopolo. Mohlala, e re, "Ha ke pheta pale ena, e nkogopotsa ka moo metswalle e metle e leng bohlokwa ka teng. E o hopotsa eng?"
- Bua ka hore ke hobaneng ha dibapadi tse ding di bua kapa di etsa dintho ka ditsela tse itseng paleng le ka tsela e itseng eo sebapadi se ka kgethang ho itshwara.

### Deepen connections with stories

#### After telling the story:

- Help them think about their feelings and opinions of the story. For example, say, "When I tell this story, it reminds me of how important good friends are. What does it remind you of?"
- Talk about why characters say or do things in particular ways in the story and about what other ways the character could choose to behave.



Drive your  
imagination



IT STARTS WITH  
A STORY.  
HO QALA  
KA PALE.

# Dipeo tsa Tsebo ya ho Bala le ho Ngola!

## Literacy Seeds!

### Monyaka le dipapadi ka difoleshekarete!

Batswadi le bahlokomedi ba ratehang, re a tseba hore bana ba ithuta ka bobewe ha seo ba ithutang sona se kgahlisa mme mesebetsi eo ba e etsang ba e thabela. Difoleshekarete ke tsela e monate ya ho tsebisa bana ba hao mabitso a mebala, diphooftolo, ditholwana, dintho tse tenwang kapa mokotaba ofe kapa ofe o nepahalletseng dilemo tsa bona. Difoleshekarete hape ha di ture mme di etseha ha bobewe.

### ETSA DIKARETE TSA DIPHOOFOLO

1. Manamisa leqephe la 3 ho pampiri tsweu e sa sebetseng.
2. Setshwantso ka seng sa phoofolo se na le lebitso la sona ka puo tse pedi pela lona.
3. Seholla setshwantsho ka seng sa phoofolo le mabitso a sona.
4. Mena sete ka nngwe hore mabitso a be ka morao ho setshwantsho.
5. Mamamisa morao wa setshwantsho ho merao ya mabitso.

Jwale o na le sete ya dikarete tsa ho bapala. Beha dikarete le ditaelo tsa ho bapala sebakeng se bolokehileng e le hore o tsebe ho bapala dipapadi le bana ba hao neng kapa neng ha o batla.

Ho leqephe la 13 la Kgatiso ya Tlatsetso 192 ho na le ditshwantsho tsa diphoofolo tsa polasing tseo o ka di sebedisang ho etsa sete e nngwe ya dikarete. Etsa dikarete tsa hao ka ditshwantsho tse seholotsweng ho dimakasini kapa metako ya dintho tse fapaneng.

### Papadi e nngwe e ka bapalwang

- Etsa hore bana ba hao ba tshware dikarete, sheba ditshwantshong ka hloko, le ho ikwetlisa ka ho bitsa mantswe ao o a buang ho bona.
- Nka karete ka nngwe ka nako ebe o bua le ngwana ka phoofolo e ho yona. Mo botse: *Ka puo ya hao ya lapeng phoofolo ee e bitswang? Ka puo e nngwe? E lla jwang? E phela kae? E jang? Na o ka mphetela pale ka yona?*
- Ha o kgodisehile hore ngwana o tseba phoofolo ka nngwe, bapalang dipapadi tsena:
  - **Papadi ya ho hakanya:** Kgetha karete e le nngwe empa o se ke wa e bontsha ngwana wa hao. E re: *Ke nahana ka phoofolo e itseng...* Fana ka dintlhla tse fanang ka lesedi la phoofolo eo, ebe o re ngwana wa hao a nahane hore na lebitso la phoofolo eo o buang ka yona ke lefe. Ka mohlala: *Phoofolo e kgolo e nwang metsi ka mokadi wa yona (tlou).*



### Fun and games with flashcards!

Dear parents and caregivers of young children, we know that children learn more easily when what they are learning is interesting and the activities they do are enjoyable.

Flashcards are a fun way to introduce your children to the names of colours, animals, fruit, clothing items or any other theme that is suitable for their age. Flashcards are also cheap and easy to make.

### MAKE ANIMAL CARDS

1. Paste page 3 on scrap paper.
2. Each picture of an animal has its name in two languages next to it.
3. Cut out each animal picture and its names.
4. Fold each set so that the names are behind the picture.
5. Paste the back of the picture to the back of the names.

You now have a set of playing cards. Put the cards and instructions for the games in a safe place so that you can play the games with your children whenever you want to.

On page 13 of Edition 192 there are pictures of farm animals that you could use to make another set of cards. Make your own cards with pictures cut out of magazines or with drawings of different objects.

### Another game to play

- Let your children hold the cards, look carefully at the pictures, and practise repeating the words that you say to them.
- Take one card at a time and talk to your child about the animal. Ask: *What is this animal's name in your home language and in another language? What sound does it make? Where does it live? What does it eat? Can you tell a story about this animal?*
- When you are confident that your child knows each animal, you can play this game:
  - **Guessing game:** Choose one card but don't show your child the picture. Say: *I am thinking of an animal... Give clues about the animal, and let your child guess the name of the animal you are talking about. For example: This is a very big animal that drinks water with its trunk (an elephant).*



Ho ithuta ho lokela ho ba monate le ho kgotsafatsa! Haeba bana ba hao ba sa hopole mabitso a diphoofolo le dintlhla kapa ba se na thahasello papading, beha dikarete ka thoko le ho leka hape nakong e tlang.

Learning should be enjoyable and satisfying! If your children don't remember the animal names and details or are not interested in the game, put the cards away and try again at a different time.



Drive your imagination



Thuhlo  
Giraffe




Moshe  
Ostrich



Lengau  
Leopard




Kwenda  
Crocodile




Qwaha  
Zebra




Tshukudu  
Rhinoceros




Phiri  
Hyena



Kubu  
Hippopotamus



Tlou  
Elephant



Tau  
Lion



Tshepe  
Springbok



Nare ya Metsi  
Water buffalo



# La 8 ho Tlhakubele ke Letsatsi la Matjhaba la Bomme

Etsa kholaje ya ho keteka mme ya  
ikgethang bophelong ba hao!

(Kholaje ke karolo ya bonono e etsuwang ka ho manamisa dintho tse fapaneng, tse kang ditshwantsho, dikgetjhana tsa dipampiri kapa malapi le dintho tse nyane tsa ho kgabisa tse kang difaha, hodima khateboto kapa pampiri e tenya.)

# 8 March is International Women's Day

Make a collage to celebrate a  
special woman in your life!

(A collage is a piece of art made by pasting different types of materials, such as pictures, pieces of paper or fabric and small decorative items, like beads, onto cardboard or thick paper.)

1. Nahana ka thatohatsi  
ya hao e le nngwe hara  
basadi.


2. Jwale nahana ka  
mantswa a mangata  
kamoo o ka kgonang  
a ho halosa mosadi  
eo. Mohlala, ya  
thabileng, ya mosa,  
ya ratang ho aka,  
ya ratang dipale le  
ho bina.

3. Ngola letoto la  
dintho tseo o di  
amahanyang  
le mosadi eo.  
Mohlala, mmala o  
orientjhe, masale a  
maholo, kheikhe ya  
tjhokoleiti, koloi eo  
a e kgannang kapa  
mosebetsi oo a o  
etsang.

4. Fumana, seholla le ho  
bokella:  
★ mantswe kapa ditlhaku  
ho etsa mantswe a  
letoto la hao ho 2.  
★ ditshwantsho tsa dintho tsa  
letoto la hao ho 3.  
★ dikatana tse mebalia,  
mabenjane, difaha, dipalesa  
tsa lelap le makonopo.  
★ sekgetjhana sa khateboto,  
sekgomaretzi, sekere le  
dipensele tsa mmala, dikhokhi  
kapa dikeraone.

5. Taka mosadi eo o batlang ho  
mo keteka.

6. Hlophisa le ho  
manamisa dintho tseo  
o di bokelletseng ho  
etsa kholaje ya mosadi  
ya ikgethang wa hao!



1. Think of one of the  
favourite women in  
your life.

2. Now think of as  
many words as you  
can that describe  
that woman. For  
example, happy,  
kind, hugs, loves  
stories and singer.

3. Write a list of  
things that you  
associate with  
that woman. For  
example, the  
colour orange, big  
earrings, chocolate  
cake, the car she  
drives or the work  
she does.

4. Find, cut out and collect:  
★ words or letters to make  
up the words in your list  
at 2.  
★ pictures of the things in  
your list at 3.  
★ pieces of colourful fabric,  
glitter, beads, fabric  
flowers and buttons.  
★ a big piece of cardboard,  
glue, a pair of scissors  
and coloured pencils,  
kokis or crayons.

5. Draw the woman that you want  
to celebrate.

6. Arrange and paste  
the things you have  
collected to make a  
collage of your  
special woman!

## Hodisa laeborari ya hao.

### Iketsetse dibuka tse sehwang-le-ho-ipolokelwa tse PEDI

- Ntsha leqephe la 5 ho isa ho la 12 tlatsetsong ena.
- Leqephehadi le nang le maeqephe ana, 5, 6, 11 le 12 ho lona  
le etsa buka e le nngwe. Leqephehadi le nang le maeqephe ana,  
7, 8, 9 le 10 ho lona le etsa buka e nngwe.
- Sebedisa leqephehadi ka leng ho etsa buka. Latela ditaelo tse ka  
tlase ho etsa buka ka nngwe.
  - Mena leqephehadi ka halofo hodima mola wa  
matheba a matsho.
  - Le mene ka halofo hape hodima mola wa matheba  
a matala.
  - Seha hodima mela ya matheba a mafubedu.



## Grow your own library.

### Create TWO cut-out-and-keep books

- Take out pages 5 to 12 of this supplement.
- The sheet with pages 5, 6, 11 and 12 on it makes up one book. The sheet with pages 7, 8, 9 and 10 on it makes up the other book.
- Use each of the sheets to make a book. Follow the instructions below to make each book.
  - Fold the sheet in half along the black dotted line.
  - Fold it in half again along the green dotted line.
  - Cut along the red dotted lines.



selalome seo.  
lattele haufuifi mme kafela ba matha ho ya hlasela  
laeala Mmutla, Phokjwe, Lengau le Kudu hore ba mo  
Tau o ne a qabla ho ultwa ntho e tjienda. Hangahang a  
ho re hlaeselai", ha rialo Kudu.  
"Ebiie diphoofolo tse ka mpeng ja sona di ne di batla  
"Hape se kwentse le thota yohle", ha eketsa Mmutla.  
haliosa diphoofolo di bua ka ndko e le nngwe.  
"Se kwentse mmutla, phokjwe, lengau le kudu", ha  
Tsa boellela Tau ditiba tse na tsala ho ya batla Tau.  
Diphoofolo tse nne tse na tsala ho ya batla Tau.  
the monster.  
closely behind and together they rushed off to attack  
ordered Rabbit, Jackal, Leopard and Hippo to follow  
Lion had never heard of such a thing. He immediately  
said Hippo.  
"And the animals in its stomach wanted to attack us!"  
"It also swallowed the veld," added Rabbit.  
hippo," they explained, all talking at the same time.  
"It swallowed a rabbit, a jackal, a leopard and a  
the story of the monster.



Rabbit had never seen a mirror before. So when she found a mirror in the veld and saw herself reflected in it, she thought a strange animal had swallowed her and the bushveld. She ran to warn the other animals, but it swallowed every animal that came to see it.

This story was specially created for Nalibali to spark children's potential through storytelling and reading for enjoyment.

Mmutla o ne a eso ka a bona seipone. Ka hoo, ha a fumana seipone thoteng mme a ipona ka hara sona, a nahana hore phoofolo e makatsang e mo kwentse hammoho le thota kaofela. A matha ho ya lemosa diphoofolo tse ding, empa phoofolo eo ya kwenya phoofolo e nngwe le e nngwe e tleng ho tla e bona.

Pale ena e entswe ka ho kgetheha bakeng sa hore Nalibali e tsosolose bokgoni ba bana ka ho pheta dipale le ho balla boithabiso.

### Get story active!

- ★ Can you draw a picture of your own face? When you have finished your drawing, hold your drawing next to your face while you look in the mirror. Does your drawing look like you?
- ★ Think about this: Why do you think the monkey knew what the mirror was?
- ★ You and a partner can role-play being mirror images of each other. When you do something, your partner should mirror the action. So when you move your right arm, your partner should move their left arm in the same way to create a mirror image.

### Eba mahlahahlaha ka pale!

- ★ Na o ka taka setshwantsho sa sefahleho sa hao? Ha o qetile motako wa hao, phahamisetsa motako wa hao haufi le sefahleho sa hao o shebile ka seiponeng. Na motako wa hao o tshwana le wena?
- ★ Nahana ka sena: Ke hobaneng ha o re tshwene e ne e tseba hore seipone ke eng?
- ★ Wena le molekane bapalang eka le ditshwantsho tsa seipone tsa e mong le e mong. Ha o etsa ho hong, molekane wa hao ebe seipone sa ketso eo. Kahoo, ha o sisinya sephaka sa hao se setona, molekane wa hao o lokela ho sisinya sephaka sa hae se setshehadi ho etsa setshwantsho sa seipone.

Nalibali is a national reading-for-enjoyment campaign to spark and embed a culture of reading across South Africa. For more information, visit [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org).



Nalibali ke letsholo la naha la ho-balla-boithabiso bakeng sa ho tsoseletsa le ho jala tlwaelo ya ho bala Afrika Borwa ka bophara. Bakeng sa tlhahisoleding e nngwe, etela [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org).



Drive your imagination



## The mirror in the bushveld



### Seipone ka hara moru

*Melody Ngomane • Maria Lebedeva*

**Ideas to talk about:** Look at the cover picture of the story. What do you notice about the rabbit compared to its reflection in the mirror? What do you think this story is about?

**Mehopolo eo le ka buang ka yona:** Sheba setshwantsho sa khabara. O hlokomela eng ka pele papisong le setshwantsho sa yona ka seiponeng? O nahana hore pale ena e ka eng?


Yabba Kubu, Lenngau, Phokojwe le Mmutla ba potla kela  
mo seipone se leng teng.  
Ku metising.  
Jyare ha a bona kamoo di tschileng kateng, a tswa  
diphooftolo tse o di tschileng kateng. Empha  
pele ho nafelwa ke ho sesa. O ne a nahana hore  
kubu a se ke a ba ukela hloohong mme a tswela  
le rond! ha rado Phokojwe, a bua ka potlako e kgolo.  
Kwentese thota le diphooftolo tse tharo tse tshwana ning  
“Kubu, re kopa o tle o tlo re thusa. Selolome se  
kwenetsa tse tshwana ning kubu a se ke a ba ukela hloohong mme a tswela  
le rond!” ha rado Phokojwe, a bua ka potlako e kgolo.



“Out of our way, Monkey! We have  
swallowed the veld and the animals,  
are going to attack the monster that  
is something more important to do. We  
mirror. Someone has stolen it.”  
Monkey said. “Please help me find my  
“Oh, Lion, I am so glad to see you,”  
front of Lion.  
Monkey who looked as if he was  
searching for something. He jumped in  
On their way, the animals came across



It was a hot day in the African bushveld, so Rabbit decided to hop down to the river for a drink of water. She was hopping along a dusty path when she saw something flashing in the sunlight. What could it be?




E ne e le letsatsi le tjhesang thoteng e nngwe Afrika  
ha Mmutla a theohela phulaneng ho ya nwa metsi.  
O ne a qothoma qothoma butle motjhesong oo  
pela tselana e lerole ha a bona seipone se benya  
letsatsing. E ka ba ke eng?



O ile a rekiisa maphau ao ka theko e lasa.  
Diphoofolo tse ngata tsa raka ho Mopheme  
o Masene.

He sold his watermelons for a cheap price.  
Many animals bought from Foxy Joxy.



Yaba o le datsa ka metsi! A nka nlate le  
kgwale mme a rokella lehappu leo hande.

Then he filled it with water! He took  
watermelon back together.  
a needle and thread and sewed the

Lots more free books at [bookdash.org](http://bookdash.org)



### Get story active!

- ★ Draw pictures of the animals playing rugby with the watermelon when Foxy Joxy was stuffed inside it. You can add the text from that part of the story to your pictures.
- ★ Do you think the other animals' idea to teach Foxy Joxy a lesson was a clever one? What else do you think they could have done to teach Foxy Joxy not to cheat?
- ★ Write a letter to Foxy Joxy. Explain to him why he should behave better towards the other animals, and give him some ideas for doing so.



### Eba mahlahahlaha ka pale!

- ★ Taka ditshwantsho tsa diphoofolo di bapala bolo ya maoto ka lehappu ha Mopheme o Masene a ne a hlohlilwe ka hare. O ka eketsa mongolo karolong elya ya pale ho ditshwantsho tsa hao.
- ★ O nahana hore mohopolo wa diphoofolo tse ding wa ho ruta Mopheme o Masene thuto e ne e le o bohlale? Ke eng e nngwe eo o nahana hore ba ka be ba e entse ho ruta Mopheme o Masene hore a se ke a qhekanyetsa?
- ★ Ngolla Mopheme o Masene lengolo. Hlalosa hore ke hobaneng a lokela ho itshwara hantle ho diphoofolo tse ding le ho mo fa mehopolo e meng hore a e etse.

Nal'ibali is a national reading-for-enjoyment campaign to spark and embed a culture of reading across South Africa. For more information, visit [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org).



Nal'ibali ke letsholo la naha la ho-balla-boithabiso bakeng sa ho tsoseletsa le ho jala tlwaelo ya ho bala Afrika Borwa ka bophara. Bakeng sa tlhahisolededing e nngwe, etela [www.nalibali.org](http://www.nalibali.org).



Drive your imagination

## Foxy Joxy plays a trick



### Mopheme o Masene o etsa maqheka

*Mdu Ntuli • Nahida Esmail  
• Samantha Rice*


**Ideas to talk about:** What does it mean to play a trick on someone? Have you ever played a trick on someone? What did you do? Has someone ever played a trick on you? How did it make you feel?

**Mehopolo eo le ka buang ka yona:** Ho bolela eng ho phelephanyetsa e mong? Na o kile wa phelephanyetsa e mong? O entse eng? Na e mong o kile a o phelephanyetsa? O ile wa ikutlwja jwang?



ha detleba Tshwene e Tshwana.  
"Lehapu lena le na le metsi feela ka hare,"

complained Funky Monkey.  
"This watermelon has only water in it,"




Mopheme o Masene o ne a tshwerwe ke modikwadikwane! O ile a ithuta molao mme a se hlore a etsa boqhekanyetsi le kgale.

Foxy Joxy was a sly fox. He sold big, fresh watermelons.

Mopheme o Masene o ne a le maqiti. O ne a rekisa mahapu a maholo a foresh.






Foxy Joxy was dizzy!  
He learnt his lesson and never cheated again.



“Ke hande, o fumane seo o se lefellesteng,”  
ha rialo Mophemé o Masene.


Foxy Joxy:

“Well, you got what you paid for,” said



WATERMELONS FOR SALE!

HO REKISWA MAHAPU!



A seha lehapu le leholo ka lehare,  
a ugwhatha bofubedu bo ka hare,  
mme a le ja.

He slit open a big watermelon,  
scooped out the fruit, and gobbled  
it up.



Mopheme o Masene o ne a ena le ledheka.

Foxy Joxy had a clever idea.

"Ke na le mohopolo," ha rialo Sephoko Sefako.  
Diphoofofolo tsa bokana mme tsa la le ledheka.  
ha rialo Tlou Tlome.  
"Re hloka ho ruta Mopheme o Masene molao,"



"I have an idea," said Oliver Owl.


The animals gathered around and came up with a plan.  
Ellie Elephant.  
"We need to teach Foxy Joxy a lesson," said



"Your price is too high," said Rabbit Jabbit.  
"You are asking too much," said Gia Giraffe.

"Ditheko tsa hao di phahame haholo," ha rialo Tadi e Tona.  
"O bitsa haholo," ha rialo Thuso Thuhlo.

They took an empty watermelon, stuffed Foxy Joxy into it and played a game of rugby with it.



Tsa nka lehapu le se nang letho ka hare, tsa kenya Mopheme o Masene ka hara lona mme tsa bapala bolo ya maoto ka lona.

"Tloha tseleng, wena Tshwene. Re na le ntheo ja bohlokwā eo re lokelang ho e ja se utswitseng."

"Kgale, Tau, ke thabetsé ho o bona," Tseleng, ba kopana le Tshwene, ja neng a shebabhalā eka o batlana le ho hong. A batlana le seipone sa ka. Ho na le monto

"Tshwene a rialo. "Ke kopa o nthuse ho kgale, Tau, ke thabetsé ho o bona,"

Tloela ka pelela Tau.

rialo Tau a fela pelen.

se kwentseng diphoofolo le thota," ha estsa. Re tateste ho ja hlasela selalome atsala, ba bona diphoofolo te tharo di ba shebile. Butlebutle, ba nanara ho atamela seiponeng. Ha ba

nokeng ho ja bitsa kuu.

Ba hoeletsá ke ho tschöha mme ba matheila tlae tschwana le bona hantle!

Diphoofto te ka hara mpa ja selalome di ne di atamela, ba bona diphoofolo te tharo di ba shebile. Butlebutle, ba nanara ho atamela seiponeng. Ha ba moo selalome se leng teng.

Phokojwe le Lenqau ba sala Mmutla morao ho ja place where the mirror was.

Then Hippo, Leopard, Jackal and Rabbit rushed to the place where the mirror was. She thought the three animals were trying to trick her. But when she saw how terrified they to enjoy her swim. She thought the three animals were Hippo didn't pay much attention to them and continued Jackal, talking as fast as possible.

"Hippo, please come and help us. A monster has swallowed the veld and three animals just like us!" said call Hippo.

They screamed in fright and ran down to the river to inside the monster's stomach looked just like them! Slowly they crept up to the mirror. When they got close, Jackal and Leopard followed Rabbit to where the monster was.

"This is a mirror, not a monster," explained Monkey holding up his mirror. "You look at yourself in it. See, that's me in the mirror." When the animals heard this, they all started laughing. And then they took turns admiring themselves in the mirror!

"Sena ke seipone, ha se selalome," ha halosa Tshwene a phahamisitse seipone sa hae. "O itjheba ka hara sona. Bona, ke nna enwa ya ka seiponeng."

Ha diphoofolo di utlwa sena, kaofela tsa qala ho tsheha. Ka mora moo tsa nna tsa tjhentjhana ka ho itjheba ka ho ikananelā ka seiponeng!

Rabbit had never seen a mirror before so she thought that it was a strange animal. She cautiously hopped closer. To her surprise, she saw the veld inside it and there was also a little white rabbit staring back at her. "That rabbit looks just like me!" Rabbit whispered, her voice trembling with fear.

Then she ran as fast as she could to find help. "Help! Somebody please help me!" she cried.



Mmutla o ne a eso ka a bona seipone kahoo a nahana hore eo ke phoofolo e makatsang. A tla a qothomela haufi a qwaile. A makala ha a bona thota ka hara sona hammoho le mmulanyana o mosweu o tshwanang le yena o mo shebile. "Mmutla ona o tshwana le nna hantle!" ha hweshetsa Mmutla, lenses la hae le thothomela ke letsalo.

Jwale Mmutla a matha ka lebelo le leholo ho ya kopa thuso. "Thusang! Ke mang ya ka nthusang hle?" a rialo a lla.

le ye le bona ho ya bona selalome seo.  
le Phokojwe ba etso deto ya ho ya kopla Lengau hore  
Mmutla a hiloleha ho aruba potso ena. Yabda Mmutla

selalome seo?" ha botsta Phokojwe.  
habaneng rona re ntsre le mona, re se ka hara  
nna," Mmutla a bokalla.

"Se pe la tselana e lebanga nokeng. Se kwenetsse thota  
kao fela le mmultanyana o moswenu o tshwana ning le  
"Selalome? Hokae?" ha botsta Phokojwe, a idimola.

Rabbit could not answer this question. So, Rabbit and  
Jackal decided to ask Leopard to go with them to see  
the monster.

"If the monster has swallowed the veld, why are we here  
and not inside the monster?" asked Jackal.

"It's on the path on the way to the river. It has  
swallowed the veld and a little white rabbit like me,"  
"A monster? Where?" asked Jackal, yawning.

sobbed Rabbit.

Jackal was resting in the shade of a big tree after  
hunting. He pretended not to hear Rabbit and hoped  
that another animals would help her. He felt too tired to  
help. But Rabbit ran straight to him.

"Jackal, help! A monster, a monster!" cried Rabbit.

Phokojwe o ne a phomotse tlasa moriti wa sefate se  
seholo kamora ho tsoma. A iketsa eka ha a utlwa letho  
mme a tshepa hore diphoofolo tse ding di tla mo thusa.  
Yena o ne a kgathetse hore a ka mo thusa. Empa Mmutla  
a mathela ho yena ka ho toba.

"Phokojwe, nthuse! Selalome, selalome!" ha lla Mmutla.



bo bolele.  
12  
mattha, kao fela ha tsoma ts a diphoofolo tse habefiling di etla ho tsoma di  
bona seholpha sa diphoofolo tse mathele seiponeng! Empa yare ha di  
Phokojwe le Lengau ts a mathele seiponeng! Ha diphoofolo di atamela moo seipone se leng teng, Tau, Kubu,  
selalome seo se jwang.  
Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala  
diphoofolo tsena moro hobaane o ne a batla ho ya bona hore

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,

Tshwene a sutha tseleng empa a detla ka hore o tla sala

diphoofolo tse leng teng, Tau, Kubu,





# Letshwala la tau

Ka Natasha Simone ■ Dipontsho ke Vian Oelofsen



Thabo o holetse polasing le mme wa hae, ntate wa hae, baena le dikgaitsedi. E mong le e mong o ne a thusa ka mosebetsi wa polasing, empa nnete e ne e le hore Thabo o ne a sa o rate. O ne a sitwa ho mamella ho etsa mosebetsi o boima wa polasi, letsatsing le tjhesang haholo la kamehla.

Ntate wa Thabo ka lehlakoreng le leng, o ne a thabela mosebetsi o boima mme a rata polasi. O ne a sitwa ho utlwisa boitshwaro bona ba Thabo ba manganga. Ka letsatsi le leng, ka morao ho kgang e kgolo pakeng tsa ntate le mora, Thabo a nka bonnyane boo a neng a ena le bona a tloha polasing mme a leba toropong ho latela ditoro tsa hae.



Dilemo tse ngata tsa feta mme Thabo a qala ho utlwa tlholohelo e matla ya lelapa labo. A ikwahlaya ka tsela eo a siheling polasi ka yona le ho lakatsa ho etsa kgotso le baratuwa ba hae. Empha letsalo la ho shebana le ntatae la mo imela.

Lehoja Thabo a ile a batlisisa ho fumana dikeletso mabapi le ho lokisa dikamano le ntatae, ha ho ka ha ba le o mong wa mehopolo eo a e utlwileng o ileng wa mo fa boitshepo ba ho ka boela polasing ho shebana le ntatae.

Ka letsatsi le leng, motswalle wa Thabo a re, "Na o kile wa utlwa ka monna ya bohlale ya dulang foleteng e dikilomitara tse mmalwa ho tloha setsing sa toropo? Ho utlwahala eka o na le tsebo e ikethang le matla a mehlolo."

"Ke a leboha!" a rialo Thabo. "Mohlomong a ka mpha keletso ya hore nka fumana lerato la ntate wa ka hape jwang."

Letsatsi le hlahlamang Thabo a etela monna ya bohlale. A ntsha mabinabine a pelo ya hae, a mmolella boikwahlayo bohole ba hae le takatso e matla ya ho boelana le ntatae.

Monna ya bohlale a mamela ka hloko pale ya Thabo yaba o re, "Ho lokisa se bonahalang e ka se keke sa lokiseha, o lokela ho qala leeto le ikgethang. Ha ho na ho ba bobebi, empha tsela ya ho atleha e teng. Mosebetsi wa hao ke ho ntisetsa letshwala le tsomutsweng seledung sa tau ka letsoho la hao. O lokela ho etsa sena tau e ntse e shebile. Ha ho tsela e nngwe."

Pelo ya Thabo ya tetebela ha a nahana ka seo a lokelang ho se etsa. "Ke lokela ho tsomula letshwala seledung sa tau e shebile!" Thabo a lla ho motswalle wa hae. "Mosebetsi ona o bonahala o keke wa kgoneha!"

"O ka o etsa!" Motswalle wa hae a mo netefalletsa.

Le hoja mophopolo wa mosebetsi o ne o tlisetsha Thabo lesisitheho, takatso e kgolo ya ho lokisa dikamano le ntatae ya mo tjhesa ka kganya ho feta letsalo. Kahoo, hoseng ho hong e sale ka matjeket, Thabo a qala leeto la hae la phuputso.


A tswa ka hara toropo mme a fumana tulo ya ho dula motsaneng o monyane o ka thoko ho serapa sa diphoofolo. Ho tloha moo yaba o batla tau e tona e nnontshi. Qetellong, a fumana lehaha mme a bona tau ka hare.

Jwale ha latela mosebetsi wa ho hohela tau hore e mo tshepe. Letsatsi ka leng, a ntse a dula a le hojana le tau, Thabo a nna a hweshetsa mantswe a nolofatsang moyeng. A sheba le ho ithuta mekgwa ya tau, seo e se ratang le seo e sa se rateng le metsoto eo e bonahalang e sa tsitsipana.

Yaba Thabo o etsa polane. Letsatsi le leng le le leng o ne a tshwara leqa la nama e njija ka sephuthelwana. Ha a bona tau, Thabo a beha leqa la nama hodima lejwe, ho netefatsa hore tau e bone hore mpho eo e tswa ho yena.

Qalong, tau e ne e arabela ka ho puruma ho neng ho utlwa hole dithoteng. Le ha ho le jwalo, Thabo a mamella, a kgutla letsatsi le leng le le leng le nama le mantswe a nolofatsang.

Qetellong, ho puruma ha tau ha nna ha ba bonolo. Ya boela ya dumella Thabo ho tla haufi le haufi ho fihlela Thabo a beha nama moo mehlare e matla ya tau e ka fihlellang. Pheletsong, ka matsoho a thothomelang, Ka hloko Thabo a tsomula letshwala seledung sa tau.



Ka letshwala la tau a le tihisitse ka letsohong, Thabo a boela ho monna ya bohlale. Ka boikokobetsi bo boholo le teboho Thabo a fana ka letshwala le bohlokwahllokwa. A dulella morao, a emetse hore monna ya bohlale a qale morero ka letshwala. Ntle le seo, monna ya bohlale a betsetsa letshwala mollong o qhomang ntle le lentswe!

Thabo o ne a tshohile haholo le ho ferekana. "O se etsetsang seo?" a hula moya. "Ke behile bophelo ba ka kotsing ka lebaka la letshwala leo!"

Monna ya bohlale a mo sheba ka bonolo le ho arabu, "Thabo ako mpolelle, na ho bonolo haholo ho thapsa pelo ya tau hofeta elya ya ntataeo o mo ratang haholo? Na ntate ha a batle lerato la mora ho feta tau e batlang nama?"

Thabo a utlwa nnete ya mantswe a monna ya bohlale ka pelong ya hae le ho mo leboha ka thuso ya hae. Ha Thabo a mo siya, o ne a tseba hore ho tla ba boima ho lokisa dikamano le ntatae, empha e tla be ho tshwanelehile. A eellwa hore ka nako, boikemisetso le pelo e ikokobediteng o tla atleha.

## Eba mahlahahlaha ka pale!

- ⦿ Taka setshwantsho sa tau. Kenya mmala setshwantshong le ho se beha moo lelapa la hao le tleng ho se bona.
- ⦿ O nahana hore Thabo a ka reng ho ntatae? Ngola lengolo ho tswa ho Thabo ho ya ho ntatae ka morao ho boiphihlelo ba hae le tau.

- ⦿ O nahana hore ke eng e molemo, bophelo ba polasing kapa toropong? Etsa letoto la dintho tse hlano tse ntle ka bophelo ba polasing le dintho tse ntle tse hlano tsa bophelo ba toropong.

# The lion's whisker

By Natasha Simon Illustrations by Vian Oelofsen

Thabo grew up on a farm with his mother, father, brothers and sisters. Everyone helped with the work on the farm, but the truth was that Thabo really didn't like it. He couldn't bear doing the hard farm work under the scorching hot sun every day.

Thabo's father, on the other hand, enjoyed the hard work and loved the farm. He could not understand Thabo's rebellious spirit. One day, after a heated argument between father and son, Thabo took what little he owned and left the farm to follow his dreams in the city.



Many years went by and Thabo began to feel a deep longing for his family, especially his father. He regretted the way he had left the farm and longed to make peace with his loved ones. But the fear of facing his father paralysed him.

Although Thabo searched and searched for advice on how to mend his relationship with his father, none of the ideas he heard gave him the confidence to return to the farm to face his father.

One day, Thabo's friend said, "Have you heard of the wise man who lives in a flat only a kilometre from the city centre? Apparently, he has special knowledge and mystical powers."

"Thank you!" said Thabo. "Maybe he can give me advice on how to regain my father's favour."

The next day Thabo visited the wise man. He poured his heart out, sharing his regrets and his earnest desire to reconcile with his father.

The wise man listened attentively to Thabo's story and then he said, "To fix what seems unfixable, you must embark on an exceptional quest. It will not be easy, but there is a way to succeed. Your task is to bring me a lion's whisker plucked by your very own hand. You must do this while the lion is awake. There is no other way."

Thabo's heart sank at the thought of what he had to do. "I have to pluck a lion's whisker while it is awake!" Thabo cried to his friend. "The task seems impossible!"

"You can do it!" his friend assured him.

Although the thought of the task filled Thabo with dread, his longing to make amends with his father burned brighter than his fear. So, early one morning, Thabo set off on his quest.

## Get story active!

- ➊ Draw a picture of a lion. Colour in the picture and put it where your family will see it.
- ➋ What do you think Thabo could say to his father? Write a letter from Thabo to his father after his experience with the lion.


He left the city and found a place to stay in a small village on the edge of a nature reserve. From there he sought out a lone male lion. Eventually, he found a cave and saw a lion inside.

Next came the task of gaining the lion's trust. Each day, while keeping a safe distance, Thabo whispered soothing words into the wind. He watched and learnt the lion's habits, what it liked and disliked and the moments when it seemed less tense.

Then Thabo came up with a plan. Every day, he carried a carefully wrapped piece of fresh meat with him. When he saw the lion, Thabo laid the meat on a rock, making sure that the lion saw that the gift was from him.

In the beginning, the lion responded with fierce growls that echoed through the wilderness. Nevertheless, Thabo persevered, returning day after day with meat and soothing words.

Eventually, the lion's growls grew softer. He also allowed Thabo to come closer and closer until Thabo placed the meat within reach of the lion's mighty jaws. Finally, and with trembling hands, Thabo carefully plucked one of the lion's whiskers.



With the lion's whisker firmly in his grasp, Thabo returned to the wise man. With great humility and gratitude Thabo handed over the precious whisker. He sat back, waiting for the wise man to begin a ritual with the whisker. Instead, the wise man tossed the whisker into the crackling fire without a word!

Thabo was shocked and confused. "Why did you do that?" he gasped. "I risked my life for that whisker!"

The wise man looked at him calmly and replied, "Tell me, Thabo, is it easier to soothe the heart of a lion than that of a beloved father? Does a father not want the affection of his son more than a lion wants meat?"

Thabo felt the truth of the wise man's words in his heart and thanked him for his help. As Thabo walked away, he knew it would be hard work to mend his relationship with his father, but it would all be worth it. He realised that with time, determination and a humble heart he would succeed.

- ➌ What do you think is better, life on a farm or life in the city? Make a list of five positive things about farm life and five positive things about city life.

# Monate wa Nal'ibali

## Nal'ibali fun



1.

◎ Na o ka fumana diphapang tse **8** pakeng tsa ditshwantsho tse pedi tsee?




◎ Find **8** differences between these two pictures.



2.

✿ Noodle o ile a otolla maoto ho leba morung. Na o ka mo thusa ho boela hae ho Bella ka polokeyo?

✿ Noodle went for a walk in the forest. Can you help him get home safely to Bella?



♥ Bapala papadi ya ho pheta pale moo motho ka mong seholopheng a phetang karolo e itseng ya pale.

3.

Ho lokisetsa papadi, kgetha dithoye kapa dintho tse hlano mme o di keny ka mokotleng o sa bonaletseng.

1. Etsa hore seholophya sohle se dule ka sedikadikwe.
2. Neha motho ya tla qala pale mokotla le hore a ntshe ntho e le nngwe ka mokotleng ntile le ho e sheba.
3. Ba lokela ho qala pale ka Ba re e ne re ... le ho etsa pale ka ho sebedisa ntho e ntshitsweng ka mokotleng.  
Mohlala: Haeba ba ntshitse senotlolo ka mokotleng, ba ka re:  
*Ka letsatsi le leng , ho ne ho ena le monna wa moruihadi a ileng a nottella kgauta ya hae ka lebokoseng la tshepe le leholo ... a lahlhelwa ke senotlolo sa lebokose ... Ha a sheba ka tlase ho bethe ...*
4. Fetisetsa mokotla ho motho ya latelang ho tswela pele ka pale ho fihlela motho e mong le e mong a bile le monyetla.



♥ Play a storytelling game where each person in a group tells a part of the story.

To prepare for the game, choose five toys or objects and put them in a bag that you cannot see through.

1. Let everyone in the group sit in a circle.
2. Give the bag to the person who will start the story and have them pull one object from the bag without looking into it.
3. They should then start the story with *Once upon a time ...* and set up the story using the object that they pulled from the bag.  
For example: If they pulled a key out of the bag, they could say: *Once upon a time, there was a very rich man who locked up his gold in a big iron safe ... he lost the key to the safe ... When he looked under his bed ...*
4. Pass the bag to the next person to continue the story until each person has had a turn.



Nal'ibali e mona ho tla o kgothatsa le ho o tshehetsa. **Ikopanye le rona** ka e nngwe ya ditsela tse latelang:

Nal'ibali is here to motivate and support you. Contact us in any of these ways:



TheNalibaliChannel



nalibaliSA




@nalibaliSA



@nalibalisa



@nalibalisa



nalibalisa



The Nal'ibali Trust



+27 64 801 5496

Produced by The Nal'ibali Trust. Translation by ZabeNguni Media. Nal'ibali character illustrations by Rico.



Drive your imagination

